الله ۲ محمد ۲

علي ۲ حسن ۲ حسين ۲ فاطمه ۲

ديوان نعتيه ثنائي

ملڪ تي فقير خاڪسار قناعت علي بيگ ميرزا علي نواز بيگ

مولودن ۽ غزلن ۽ مناجاتن جو لاثاني ڪتاب

خاص واعظ قارن ٻارن ۽ شغل پردازن جي فائدي لاءِ

تصنيف ڪيل

ثناءُ الله ثنائي ولد مولوي الهه بخش

تنهن کي حق تصنيف ڏيئي

ميسرس ويڙهي مل ڪتڙ مل پبلشرس

تاجران ڪتب

لاڙڪاڻي جي پنهنجي خرچ سان ڇپايو

سڀ حق واسطا قائم　　قيمت ۱-۲-۰

Shivajee Printing Press Larkana

Institute of Sindhology Library Univ. Sin. Jams

بسم الله الرحمان الرحيم

ديوان نعمتيه ثنائي

50855
19.12.81

رديف الف

غزل صفت باريتعاليٰ

اول خدا آخر خدا باطن خدا ظاهر خدا
اڳ هو خدا آهي خدا هوندو خدا ظاهر خدا

۱- هر مهل ۽ هر پلڪ ۽ هر جاءِ ۽ هر ڪار ۾
سمجهه سالڪ راءِ رڪاڏ رمز وارو سر خدا

۲- غفار آءِ ستار آءِ جبار آءِ قهار آءِ
صانع خدا سامع خدا حاڪم خدا جابر خدا

۳- ڏي ٿو طاقت آءِ ٻين کي سو ڪري ڇيڪي گهري
ٿاهي اهو ڍاهي اهو آهي اهو قادر خدا

۴- ڪول عبرت جون اکيون هر هوش سان
هر جا نگاهه
ڏي سڀ خلقئو ۾ آهي اي ميان هڪ ٿو خدا

۵- هر هنڌ هو آهي عيان هر ديد ڪمتر ڪان نهان

مور ڪيهن مخلوق واڳي ڪئي آءُ ڪا سرخد
٦- دل هر ڪنهن جي اندر رهيو درس جو
پرده پوشي تو ڪري آهي اهو سا تو خدا
٧- لکر ڏٺا ڏيو تو ن ڏٺا الله جي محبوب جي
ڦس ڊ تو ڪي ڪئن بڻايو آءُ ڪٿي شاعر خد

غزل مناجات

محمد جي زيارت ڪرائيو خدايا
محمد جي چائُٽ چمايو خدايا
١- محمد سندي عشق ماندو ڪيو آءُ
محمد جو روضو ڏسايو خدايا
٢- محمد محمد ڪري ٿل فدا ٿيان
اها آس منهنجي پڄاريو خدايا
٣- مديني جون واٽان ڪيون بند پولن
سکوڻ ڏني ڪي ڏرايو خدايا
٤- محمد جا دشمن ٿيا دشمن اينا لڄا -

LIBRARY, .
Institute of Sindology
University of Sind Jamshoro Sind

هند ونکي جلدي جلاءِ خدايا

ـ خليفو محمد سند و مرهلا آء
بلائن کان انکي بچاءِ خدايا

ـ ڏنائي چوي کر مظفر امانکي
اهو عرض منهنجو اگهاءِ خدايا

غزل شڪريه

شڪر جو امتي آهيون رسول الله اڪبر جا
اسان عمن اگهاڻي هزارين ڏيب ڏاڙر جا

۱- پلي جا امتي آهيون پلائي ۽ پلا ٿيا سي
فقيرن ڏي فخر آهي ٻاهيون طمع ٿونگر جا

۲- نبي آخر زماني جو مٿس ايمان آندو سي
هن وڏا پهو گهر جي ڪول ڏي ڪرم پرور جا

۳- حشر جي ڏينهن ۾ شافع محمد ڇٽي پوڪاريندس
سٽي آهيون ايندو عربي لکين ٿورا پيغمبر جا

۴- ڏسو ڀلا پنهنجي عيبن ڏي ڏ دوزخ جا
ٿنڀا آهيون

[illegible]

اسانجا ڇپايل مکيہ ڪتاب

حالات نبوي عرف حيات النبي

هن ڪتاب ۾ حضرت محمد جي سوانعمري سلسلي وار ڏنل آهي هرهڪ مسلمان کي پنهنجي نبي ڪريم جو احوال پڙهڻ فرض آهي قيمت ٠-٨-٠

ديوان جتوئي

هن ۾ مولانا غلام رسول جون ڪافيون، غلام ر ۽ مولود ڏنل آهن پڙهڻ سان دل بهار ٿيندي قيمت ٠-٥-٠

خطبہ رسولي

تيار ڪيل جناب مولانا غلام رسول جتوئيءَ جو مسلمانن لاءِ بي بها تحفو هزارين مسلمان هنن خط لاءِ ديران هئا قيمت ١-٠-٠

ترغيب الصلوات

مسلمانن کي جمعه ڪانوني مرڻ تائين جيڪي ف بجا آڻڻا آهن سي جاڙايل آهن قيمت ٠-٣-٠

قرآن شريف جو سنڌي تفسير تنويرال ايما

مولانا محمد عثمان صاحب جو قيمت هرهڪ سيپ لاءِ ٠-٨-٠ ٢٥ سيپارا تيار ٿي ويا آهن

ويڙهومل ڪنڊمل بوڪسيلر لاڙڪاڻ